

# PASTOREJANT

(Tradicionau orau)

Pastorejant lo long d'acera aigueta,  
Jo èi rencontrat  
Ua graciosa beutat  
Qui s'esbatè cantant ua cançoneta.  
Ò quins vèrs doç,  
Quins èrs melodiós!

Jo que'u digoi: «Pastoreta gaujosa,  
Lo còr, l'esprit,  
Ton cant m'a tot rabit.  
Vòs que dab tu, sus la verda pelosa,  
Dab mon claron,  
Haciam drin d'allesion?»

Era e'm respón: «Pastor ça-vi de tira,  
Empressem-nos,  
Junhem nostas cançons!  
Dab ton claron, ça-i acordar la lira  
Dens un concèrt  
Au bèth hons deu desèrt.»

Los doç accents de la nosta armonia  
Qu'estèn cantats  
E mèma repetats.  
Qu'avem jurat, lo còr plen d'alegria,  
En'ceth bosquet  
De tornar-i sovendet.